# Skogsnenetsisk

**Skogsnenetsisk** er eit samojedisk språk som blir snakka i den nordvestre delen av Sibir i Russland langs elvene Agan, Pur, Ljamin og Nadym. Det næraste slektspråket er tundranenetsisk.

**Skogsnenetsisk**
**(ненэця’ вада, nenetsya' vada)**

| | |
|---|---|
| **Klassifisering:** | uralske språk<br>samojediske språk<br>nordsamojediske språk |
| **Talarar:** | nenetsarar |
| **Bruk** | |
| **Tala i:** | Russland |
| **Skriftsystem:** | kyrillisk |
| **Språkkodar** | |
| **ISO 639-3:** | yrk |

## Litteratur

- Salminen, Tapani, Ackerman, Farrell (2006). "Nenets". i Brown, Keith. Encyclopedia of Languages & Linguistics. 8 (2 ed.). Oxford, England: Elsevier. pp. 577-579.
- Salminen, Tapani (2007). Notes on Forest Nenets phonology (http://www.sgr.fi/sust/sust253/sust253_salminen.pdf). 253. Helsinki, Finland: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- Salminen, Tapani (1993). On identifying basic vowel dinstinctions in Tundra Nenets. Finnisch-Ugrische Forschungen. 51. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. pp. 177-187.

v · d · e (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal:Uralske_spr%C3%A5k&action=edit)

**Uralske språk**

| | |
|---|---|
| **Samisk:** | akkalasamisk · enaresamisk · kemisamisk · kildinsamisk · lulesamisk · nordsamisk · pitesamisk · skoltesamisk · sørsamisk · tersamisk · umesamisk |
| **Austersjøfinsk** | estisk · finsk · ingrisk · karelsk · kvensk · livisk · livvisk · meänkieli · vepsisk · votisk · sørestisk |
| **Mordvinsk** | erzia · moksja |
| **Marisk** | austmarisk · vestmarisk |
| **Permisk** | komi · komipermjakisk · udmurtisk |
| **Ugrisk** | khanti · mansi · ungarsk |
| **Samojedisk** | enetsisk · juratisk · kamassisk · mator · nganasansk · selkupisk · skogsnenetsisk · tundranenetsisk |

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Skogsnenetsisk&oldid=3163305»

---

**Denne sida vart sist endra den 26. august 2019 kl. 21:51.**

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.